

## Product datasheet for **SC217006**

### **FGFR1OP2 (NM\_015633) Human 3' UTR Clone**

#### **Product data:**

Product Type:	3' UTR Clones
Product Name:	FGFR1OP2 (NM_015633) Human 3' UTR Clone
Symbol:	FGFR1OP2
Synonyms:	HSPC123-like; WIT3.0
Mammalian Cell Selection:	Neomycin
Vector:	pMirTarget (PS100062)
ACCN:	NM_015633
Insert Size:	1945 bp



[View online »](#)

**Insert Sequence:** >SC217006 3'UTR clone of NM\_015633  
 The sequence shown below is from the reference sequence of NM\_015633. The complete sequence of this clone may contain minor differences, such as SNPs.  
 Blue=Stop Codon Red=Cloning site

```

GGCAAGTTGGACGCCCGCAAGATCCGCGAGATTCTCATTAAAGCCAAGAAGGGCGGAAAGATCGCCGTG
TAACAATTGGCAGAGCTCAGAATTCAAGCGATCGCC
AACAGTGATTTGAGTCTGAGGAAGAGCTGAAGAGTTTCTGAGTCTGTGAGCTTCTTACATGGCTCCAAA
TGGTCAAATAAGTGAATGAATGAATGGACAGAAAATTCATCCTTTATTTTTTCTCTGTAATATGTA
CAGTGCACGGGCTATGAGATAGCAACAAAAATGCATAGTTAATGGTCATAGACTTTATTCCAAAACAT
AATTGGAAAAATAGAACTGAGCCATTGCCAAATGGTAAAGAAATGAAAAGTTTTTCACAGTGACTACTGA
ATATAACCAAGAGCTTTTGGCAGTACTGCTGGCTTCTGGGTGATTAATTAGGTAAACTTGAATATCC
AGTAAATGTTTGAGAATGCATAAAATTATACCAATTTAAAAATATAAATTTTTGCCACTGTTTTGTGAA
CGGAGGATTTGTACGCTAAATTTTACCTTATTTGGCGTCAAAGTTGATGCAAAGTTTATGTACCATGA
GACTTCTAGTGATTGCCTACTTTTACATTTATTTAAATTTTTGTGAAAGAAAATACAGTTTTAAAGGCT
ATAGGAATGTGTTATATGTACCTTAAACAGATAATTTAATTTTAGCAATTTATCATAACTGATACTTAG
CTAACAATTGTCCATAACTTGTTAAGTGTAAAGAAATACCATTTCAAGAAATGAAAAAGAAGAACTACTA
CTTTCTAAGAAAGAAGATCTTATAATAGACATATTTAGTAGGTTAACTACTCCTTTGAAAGAATAAGT
TTTGGTTCAAAGTCAATAATGAAGACGAGATTTGTTTTCTCTTCTGGCTGATTTTTAAGGATATTA
TGTAGTTCATTTAGTTAACAAGATTGAAATGTTGATATGGCAAGATAGGTATGGTAATTTCAAAGTGA
ATTGGGAATTCCTCTGGCTCATAGAACCTTTTTTTTTTCTTTAAGTATCTTGAGATACAAAAAAA
AAAGTAAATACAATTTCAAAAAAAAAGTCCGGATCTGTTTTTAAGCTCCATCTGGTCCCTACAACCTG
CAAGATTTTTCTTAAACCTTTTACGCTGAAAGTGGGGTAAAGGTGGAGTAACTGTGGATTTGTTCT
GTTGTCTTTTAAATGTCAAATATATAATATGTAATTTTTTTTAAAAACCACAGATACAGAAATGTGCT
TTAACATCAGTTGAAACCTAAATTTTTCTTATGTTGTGGTATTGATTAATAAGGATAAAAAAGAAGT
GTCAAACATGGTTAAATATATTGACTCATTTATGTTGAATACGTATTAATAAGACAAATGAAAA
TTATACTTTGAGTATATAATTTGTTAAATATTACTTTATATGGTAATTTTATGTATAATTTTATATATT
GGTAAATTTCAAACACTACACTTGAGAAATTTTTTATCTTAAGTTGGGGTGAATGGGGTGGATGAGACT
GATTGAATAGAAAAGGGCTAATGGCCAAACATTATATAGATTTCTTTTTTTCAGTCAGAGGCCTTATT
TGATATTTTATAAATAAATGACAGTTTTTATTTTTAACTTTTTATTGTTTTGGAAAAGTATTCCTTA
ATTTAATGACACATTCATTGAGTACTTCTTATCCCTGCTAATAAAGGAAATCTATTTCAAGCTACACC
ATTGAGATTAAGTCTGAGGCAGTTCATTGAGGCAGCTCTACTATAAAAGCTTACTTGATAAATAATTAT
TTTTGTAAACAAGTTGGGTTAACTTATTCTTCGCTTTTTTGTCTGGATATGAATTTAAGGCTTTCATGT
TTAAAGACATTTACTTTGTTATTTAGTGACACATTTCCATCCTATTTTTTTTTTTTTTTGGTTGTTGT
TAAACAGAACCTTAAGTTTATGTTTGGGTATGTACTGCATAGGAACCTATTTTATTATTAAGATGAA
TGATTAATTTGG
ACGCGT AAGCGGCCGCGGCATCTAGATTCAAGAAAATGACCGACCAAGCGACGCCAACCTGCCATCA
CGAGATTCGATTCCACCGCCGCTTCTATGAAAGG
  
```

**Restriction Sites:** SgfI-MluI

**OTI Disclaimer:** Our molecular clone sequence data has been matched to the sequence identifier above as a point of reference. Note that the complete sequence of this clone is largely the same as the reference sequence but may contain minor differences , e.g., single nucleotide polymorphisms (SNPs).

**Components:** The cDNA clone is shipped in a 2-D bar-coded Matrix tube as 10 ug dried plasmid DNA. The package also includes 100 pmols of both the corresponding 5' and 3' vector primers in separate vials.

**RefSeq:** [NM\\_015633.3](#)

**Summary:** May be involved in wound healing pathway.[UniProtKB/Swiss-Prot Function]  
**Locus ID:** 26127  
**MW:** 75.5